1
ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)
މާރިޗު 2019
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
2019 o ގެ މާރިޗުމަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -0.21% އެވެ. 2019 ގެ ފުެބުރަވރީމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
+0.32% ގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ މާރިޗުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ -0.09% ގައެވެ.
މިއަދަދު ފާއިތުވި ފުެބުރަވރީމަހު ހުރީ +0.06% ގައެވެ.
2018 o ގެ މާރިޗު އިން 2019 ގެ މާރިޗު އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -1.23% އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
2018 ގެ ފުެބުރަވރްނީ 2019 ގެ ފުެބުރަވރައީށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -1.24% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
މާރިޗުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o މާރިޗުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބައިން (-1.48%)، ތަރުކާރީގެ
ބައިން (-4.58%)، މޭވާގެ ބައިން)-3.19%(، ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން)-2.06%(، ވީޑިއޯއާއި އޯޑިއޯ ރެކޯޑްކުރުމާއި ޖެހުމަށް
ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ބައިން (-1.93%)، އެހެނިހެން ހެދުމާ ގުޅޭ ތަކެތީގެ ބައިން (-5.64%)، އަންނައުނުގެ ބައިން
(-0.63%)، ގޭމާއި ކުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިން (-1.68%)، އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން (-1.08%)، ގޯތިގެދޮރުގައި ބޭނުންކުރާ
އެހެނިހެން (މޯޓަރު ފަދަ) އާލާތްތަކުގެ ބައިން)-1.48%(، އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް (ދަތުރުކުރުން ފަދަ) ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ
ބައިން (-1.90%)، ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ބައިން (-0.14%) އަދި
ގޯތިގެދޮރުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުގެ ބައިން (-0.27%) ހިމެނެއެވެ.
o މާރިޗުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއް ގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެ ރޭގައި ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ބައި (+4.28%)، ގޭގެ
ކުލި (+0.40%)، ތެލާއި ލުބްރިކަންޓްގެ ބައި)+5.35%(އަދި ޞިއްހީ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ތަހުލީލުތަކުގެ ބައި
(+16.41%) ހިމެނެއެވެ.
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

2
ފުެބުރަވރީ 2019 އިން މާރިޗު މާރިޗު 2018 އިން މާރިޗު
2019 އަށް 2019 އަށް 12 މަހުގެ
އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
-1.23 -0.21
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި -4.20 -1.19
ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 0.04 -0.01
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި -2.67 -0.83
ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.43 0.24
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި -0.88 -0.14
ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 2.27 2.05
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި -0.42 0.39
މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 1.48 0.00
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި -2.40 -0.57
ތައުލީމްގެ ބައި 0.00 0.00
ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 1.22 0.00
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި -0.92 -0.18
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ -1.25 -0.09
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ -5.51 -1.07
މަހުގެ މިންގަނޑު -0.99 -1.48
ގޭގެ ކުލި 4.75 0.40
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

3
އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: (-1.19%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
-1.19% އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކާށީގެ
(-14.36%)، ފިޔާގެ (-13.42%) ކަޅުބިލަ މަސް (-2.05%)، ވަޅޯމަސް (-6.56%)، ހެދިކާގެ (-3.01%)، އަނބު
(-8.54%)، ކުކުޅު (-2.50%)، ދަޅުމަހުސް (-0.31%)، ގިތެޔޮ މިރުސް (-2.24%)، ބިހުގެ އިތުރުން (-0.92%)، އަދި ފަޅޯ
(-4.10%) ހިމެނެވެ. މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުނބޯގެ)+26.33%(، ކުރުނބާ
(+13.06%)، ބަރަބޯ (+14.77%)، ފަރުމަސް (+4.42%) އަދި ރިހާކުރު (+0.92%) ހިމެނެއެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ -4.20% އިން
ދަށަށް ގޮސްފައިއެވެ .
 މަހުގެ ބައި: (-1.48%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -1.48%
އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަ މަސް (-2.05%)، ވަޅޯމަސް
(-6.56(އަދި ދަޅުމަހުން)-0.31%(ނެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -0.99% އިން
ދަށަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: (-0.83%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓްވަނީ -0.83% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮއްފައިވަނީ ޑިޒައިން ޝޯލްގެ އަގުން
(-6.92%) ނެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
-2.67% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

4
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި : (-0.57%(
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -0.57% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭ ޓު ދަށަށް
ގޮސްފައިވަނީ ޓީވީ (-2.33%) އަދި ކުޅެން ގެންގުޅޭ ކާރުން (-2.12%) ނެ ވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
-2.40% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: (-0.18%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭ ޓަކީ -0.18% އެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ އަތް ދަބަހުން (-8.69%) ނެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ -0.92% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: (-0.14%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -0.14% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގަ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފެން ޕަންޕުން (-1.48%) އެވެ.
2018 o ގެ ފެބު ރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ -0.88% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: (-0.01%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ -0.01% އެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
+0.04% އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

5
 ތަޢުލީމުގެ ބައި: (+0.00%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި:)+0.00%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ +1.22% އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: (+0.00%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
+1.48% މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: (+0.39%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ +0.39% އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން
(+5.03%) ނެއެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަ ތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
-0.42% އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

6
 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: (+0.24%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި
ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ +0.24% އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން (+0.40%)
ނެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +0.43% އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި:)+2.05%)
2019 o ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ +2.05% އެވެ. މިބައިން އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮ ކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީއިން
(+5.64%)، ހާއްސަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީއިން (+1.92%)، އެޗްބީ ލޭގެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ އަގުން (+6.36%) އަދި
ފުއްޕާމޭގެ އެކްސްރޭ ނެގުމުގެ އަގުން (+2.44%) ނެވެ.
2018 o ގެ ފެބުރުވަރީމަހުން 2019 ގެ މާރިޗުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
+2.27% އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

7
 2019 ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ގެ މާރިޗުމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ފުެބުރަވރީ 2019 އިން މާރިޗު 2019 އަށް
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް
އިތުރުވި މިންވަރު (%)
މާލެ އަތޮޅުތައް
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން -0.45 0.05
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި -1.16 -1.23
ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 0.00 -0.03
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި -0.66 -1.13
ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.00 0.33
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި -0.06 -0.27
ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.00 6.94
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 0.61 0.11
މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި -0.58 -0.56
ތައުލީމްގެ ބައި 0.00 0.00
ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.00
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި -0.25 -0.10
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ -0.28 0.10
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ -0.83 -1.46
މަހުގެ މިންގަނޑު -1.93 -0.69
ގޭގެ ކުލި 0.00 0.42
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

8
 2019 ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ގެ މާރިޗުމަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ +0.05% އެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ -0.45% ގައެވެ.
ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް 1, 2 ,3 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

9
 2019 ގެ ފުެބުރަވރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު މާރިޗުމަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު
2019 o ގެ މާރިޗުމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ބައިން
+6.94% ނެވެ. މިބައިގެ އަގު މަ އްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އާއްމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީއިން (+14.29%)،
ހާއްސަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީއިން (+9.52%)، އެޗްބީ ލޭގެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ އަގުން (+31.55%) އަދި ފުއްޕާމޭގެ
އެކްސްރޭ ނެގުމުގެ އަގުން (+12.12%) ނެވެ.
2019 o ގެ މާރިޗުމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން -1.23%
ނެވެ. މިބައިގަ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިޔާގެ އަގުން (-21.04%) ,ހެދިކާގެ)ކުޅި(
އަގުން (-5.01%)، ކަޅުބިލަ މަހުގެ އަގުން (-1.05%)، ކުކުޅުގެ އަގުން (-4.54%)، ދަޅުމަހުގެ އަގުން (-0.86%)، ފަޅޮލުގެ
އަގުން (-7.20%)، ގިތެޔޮ މިރުހުގެ އަގުން (-5.99%)، އަނބުގެ އަގުން (-8.54%)، ވަޅޯމަހުގެ އަގުން (-2.11%)، ފޮނިހެދިކާގެ
އަގުން (-3.04%)، އަލުވީގެ އަގުން (-7.48%)، ކަންނެލި މަހުގެ އަގުން (-13.69%) އަދި ކާށީގެ އަގު (-1.72%) ހިމެނެވެ.
މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުނބޯގެ އަގުން (+49.68%)، ފަރުމަހުގެ އަގުން
(+16.05%)، ކުރުނބަލުގެ އަގުން (+14.02%) އަދި ދޮންކެޔޮގެ އަގު (+3.66%) ހިމެނެއެވެ.
2019 o ގެ މާރިޗުމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން
-1.16% ނެވެ. މިބައިގަ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާށީގެ އަގުން (-17.65%)،
ކަޅުބިލަ މަހުގެ އަގުން (-2.68%)، ވަޅޯމަހުގެ އަގުން (-9.10%)، ފިޔާގެ އަގުން (-7.74%)، އަނބުގެ އަގުން (-8.54%)،
ޗަކިން ރިންގުގެ އަގުން (-2.31%)، ބިހުގެ އަގުން (-0.85%)، އޮރެންޖުގެ އަގުން (-5.10%) އަދި ދޮންކެޔޮގެ އަގުން (-1.72%)
ހިމެނެވެ. މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުނބޯގެ އަގުން (+17.00%)، ބަރަބޮލުގެ އަގުން
(+23.19%)، ކުރުނބަލުގެ އަގުން (+12.52%)، ރިހާކުރުގެ އަގުން (+0.81%)، ހިކިކިރުގެ އަގުން)+0.25%(،ކެރެޓުގެ އަގުން
(+5.46%)، ކަރާގެ އަގުން (+7.77%) އަދި ފަޅޮލުގެ އަގުން (+19.48%) ހިމެނެއެވެ.
2019 o ގެ މާރިޗުމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަށްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން
+0.61% ނެވެ. މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލް (+4.98%) އަދި ޑީސެލް ގެ އަގުން (+7.96%) ނެވެ.
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

10
 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުން 2019 ވަނަ އަހަރު މާރިޗަށް މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް (%)
މާރިޗު 2018 އިން މާރިޗު 2019 އަށް
އިތުރުވި
އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު މިންވަރު
މުޅިރާއްޖެ މާލެ އަތޮޅުތައް
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
-2.55 0.26 -1.23
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި -3.86 -4.78 -4.20
ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 1.79 -4.72 0.04
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި -0.61 -6.02 -2.67
ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި -7.92 3.93 0.43
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި -0.49 -1.48 -0.88
ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި -0.01 7.76 2.27
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި -0.65 -0.12 -0.42
މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 3.21 1.48
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި -2.20 -2.74 -2.40
ތައުލީމްގެ ބައި 0.00 0.00 0.00
ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 3.01 0.22 1.22
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި -1.76 0.24 -0.92
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ -3.04 0.71 -1.25
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ -6.19 -4.34 -5.51
މަހުގެ މިންގަނޑު 2.02 -5.83 -0.99
ގޭގެ ކުލި 0.00 4.98 4.75
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

11
2018 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2019 ގެ މާރިޗު މަހުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -1.23% އެވެ. މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -0.26% އެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -2.55% އެވެ.
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019

12
o މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި،
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި، ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި އަދި ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް
ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.
o މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލީގެ ބައިން (+4.75%) ނެވެ. އަދި އަގުތައް ދަށަށް
ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެ ތީގެ ބައިން މަސް ނުހިމަނާ (-5.51%) އެވެ.
o މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން (+7.76%) އެވެ. އަގުތައް ދަށަށް
ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިން (-6.02%) ނެވެ.
o އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ބައިން (+3.01%) ނެވެ.
އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން
(-7.92%) ނެވެ.
29 އޭޕްރީލް 2019
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3008432-3008433:
އީމެއިލް: info@stats.gov.mv
ސީ.ޕީ.އައި މާރިޗު www.statisticsmaldives.gov.mv/ 2019